

Opština Bar

Broj: 01-018/25-2405/2

Mjesto i datum: Bar, 29.07.2025. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 084/24), ovlašćeno lice Opštine Bar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za vršenje usluga po partijama: Partija 1. Osiguranje zgrade i opreme i Partija 2. Osiguranje zaposlenih, broj 01-018/25-2077/2 od 25.06.2025.godine, šifra postupka 95049, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za vršenje usluga po partijama: Partija 1. Osiguranje zgrade i opreme i Partija 2. Osiguranje zaposlenih broj 01-018/25-2077/2 od 25.06.2025.godine, šifra postupka 95049

1) Ponuda ponuđača „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Bar
Ovlašćeno lice naručioca	Predsjednik, Dušan Raičević
Kontakt osoba	Natalija Šainović
Adresa	Bulevar Revolucije br. 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000
Identifikacioni broj	02015099

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	01-018/25-2077/2 od 25.06.2025.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Usluge
Opis predmeta nabavke	Vršenje usluga po partijama: Partija 1. Osiguranje zgrade i opreme i Partija 2. Osiguranje zaposlenih
Šifra postupka	95049
CPV šifra	66515200 Usluge osiguranja imovine 66511000 Usluge životnog osiguranja
Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama

<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</i>	Partija 1: Osiguranje zgrade i opreme, procijenjene vrijednosti 10.000,00 € Partija 2: Osiguranje zaposlenih, procijenjene vrijednosti 30.000,00 € UKUPNO 40.000,00 eura
--	--

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Partija 1: Osiguranje zgrade i opreme

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Lovćen" osiguranje AD Podgorica	#135157	09.07.2025. godine u 13,38 časova	9.964,14 eura

Partija 2: Osiguranje zaposlenih

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"Lovćen" osiguranje AD Podgorica	#135157	09.07.2025. godine u 13,38 časova	29.185,44 eura

UZ PONUDU DOSTAVLJENO¹:

Partija 1: Osiguranje zgrade i opreme

1. "Lovćen" osiguranje AD Podgorica	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	-

Partija 2: Osiguranje zaposlenih

1. "Lovćen" osiguranje AD Podgorica	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom	-

¹ Navesti u skladu sa traženim tenderskom dokumentacijom

	privrednog subjekta	
--	---------------------	--

GARANCIJA PONUDE

Partija 1: Osiguranje zgrade i opreme

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Lovćen" osiguranje AD Podgorica	Žirat banka Montenegro AD Podgorica Broj GP2025/145 Od 09.07.2025. godine	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Građanskog biroa Opštine Bar, zavedena pod brojem 04-426/25-1675 od 11.07.2025. godine u 09,35 časova	Da
		Iznos garancije ponude	200,00 eura	Da
		Datum važenja garancije	od 11.07.2025. do 17.11.2025. godine	Da

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
„Lovćen” osiguranje AD Podgorica	Da	Da

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
„Lovćen” osiguranje AD Podgorica	Ne	-

Partija 2: Osiguranje zaposlenih

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"Lovćen" osiguranje AD Podgorica	Žirat banka Montenegro AD Podgorica GP2025/144 od 09.07.2025.godine	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Građanskog biroa Opštine Bar, zavedena pod brojem 04-426/25-1675 od 11.07.2025. godine u 09,35 časova	Da
		Iznos garancije ponude	600,00 eura	Da
		Datum važenja garancije	od 11.07.2025. do 17.11.2025.godine	Da

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
„Lovćen” osiguranje AD Podgorica	Da	Da

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
„Lovćen” osiguranje AD Podgorica	Ne	-

Shodno članu 122 stav 6 Zakona o javnim nabavkama naručilac je o dostavljanju garancija ponude sačinio potvrde i iste uz zapisnik o otvaranju ponuda, kao skenirane kopije priložio u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda, i iste su proslijeđene ponuđaču preko Komunikacije, u ESJN.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA za sve partije

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
„Lovćen” osiguranje AD	Da	Da

Podgorica		
-----------	--	--

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
"Lovćen" osiguranje AD Podgorica	Ne	Ne

Ocjena ponude u odnosu na tehničku specifikaciju:

1. Ponuđač "Lovćen" osiguranje AD Podgorica

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je rok izvršenja ugovora 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 15 (petanaest) dana od dana dostavljanja uredne mjesečne fakture.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je rok plaćanja u 15 (petanaest) dana od dana dostavljanja uredne mjesečne fakture.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja virmanski.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja su: Plaćanje u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da su uslovi plaćanja u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Opšti i posebni uslovi osiguranja za partiju 1. Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu o prihvatanju uslova ugovaranja predmeta nabavke. PREDMET OSIGURANJA Predmet osiguranja je imovina naručioca prema ugovorenim sumama	Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio i naveo: - Izjava o kojem ponuđač »Lovćen« osiguranje AD Podgorica po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak nabavke broj 01-018/25-2077/2 od 25.06.2025.godine i dostavljenoj ponudi za partiju 1. prihvata uslove ugovaranja predmeta nabavke. - Izjava o prihvatanju plaćanja premije nakon zaključenja ugovora, za Opštinu Bar,

i/ili finansijskoj evidenciji, u koju spada imovina koja je u vlasništvu naručioca ili koju je uzeo ili dao u zakup ili korišćenje bez obzira na namjenu zakupljenog ili datog na korišćenje objekta.

Pod osiguranjem građevinskih objekata i drugih nepokretnih stvari smatraju se osiguranim svi djelovi građevina, temelji, podrumski zidovi, i sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema, spoljna stubišta, terase, ograde, nadstrešnice i slično, a sve ono što se smatra sastavnim dijelom građevinskog objekta i koji pripada njegovoj cjelini. Vrijednost mehaničke i ostale opreme ugrađene u objekte, ukoliko nije iskazana posebno, sadržana je u vrijednosti objekata.

Kod osiguranja pokretnih stvari (opreme, zaliha i dr.) smatra se da su osigurane sve stvari koje se nalaze na mjestu osiguranja, a pripadaju osiguranom skupu, kako one koje su postojale u trenutku zaključenja ugovora o javnoj nabavci, tako i one koje se naknadno unesu u taj skup. Pod opremom se smatra sva oprema kao što su: aparati, uređaji, mašine, instalacije, elektronska i komunikaciona oprema, računari, oprema sistema nadzora i zaštite, namještaj, inventar te druga oprema.

Predmet osiguranja su i sve vrste stakla koji su ugrađeni u građevinski objekat.

1. OSIGURANI RIZICI

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

U obim pokrića osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti spadaju: požar, direktan udar groma, eksplozija, oluja, grad, udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene radne mašine u osigurani građevinski objekat, pad letjelice, manifestacije i demonstracije.

Dopunski rizici uz osiguranje od požara i

- Opšti uslovi za osiguranje imovine (US-PR-OUI/10-12-cg),

- Opšti uslovi za požarno osiguranje (US-poz/10-12-cg),

- Zbirka klauzula za požarno osiguranje (ZK-poz/11-02-cg),

- Opšti uslovi za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva (US-vlm/10-12-cg),

- Opšti uslovi za osiguranje stakla (US-skl/10-12-cg),

- Sankcijska klauzula (KL-ZA-skc/17-05-cg),

- Posebni uslovi za osiguranje od opasnosti zemljotresa (US-ZP-ptr/15-03-cg)

- Opšti uslovi za osiguranje odgovornosti (US-odg/19-03-cg)

Ponuđač na memorandumu za partiju za koju konkuriše, dostavlja izjavu sledeće sadržine

PREDMET OSIGURANJA

Predmet osiguranja je imovina naručioca prema ugovorenim sumama i/ili finansijskoj evidenciji, u koju spada imovina koja je u vlasništvu naručioca ili koju je uzeo ili dao u zakup ili korišćenje bez obzira na namjenu zakupljenog ili datog na korišćenje objekta. Pod osiguranjem građevinskih objekata i drugih nepokretnih stvari smatraju se osiguranim svi djelovi građevina, temelji, podrumski zidovi, i sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema, spoljna stubišta, terase, ograde, nadstrešnice i slično, a sve ono što se smatra sastavnim dijelom građevinskog objekta i koji pripada njegovoj cjelini. Vrijednost mehaničke i ostale opreme ugrađene u objekte, ukoliko nije iskazana posebno, sadržana je u vrijednosti objekata.

Kod osiguranja pokretnih stvari (opreme, zaliha i dr.) smatra se da su osigurane sve stvari koje se nalaze na mjestu osiguranja, a pripadaju osiguranom skupu, kako one koje su postojale u trenutku zaključenja ugovora o javnoj nabavci, tako i one koje se naknadno unesu u taj skup. Pod opremom se smatra sva oprema kao što su: aparati, uređaji, mašine, instalacije, elektronska i komunikaciona oprema, računari, oprema sistema nadzora i zaštite, namještaj, inventar te druga oprema.

Predmet osiguranja su i sve vrste stakla koji

nekih drugih opasnosti

- **Osiguranje od izliva vode iz kanalizacionih i vodovodnih cijevi**

Osiguranje pokriva štete nastale zbog izlivanja vode iz vodovodnih i odvodnih kanalizacionih) cijevi kao iz uređaja za toplovodno i parno grijanje te drugih uređaja priključenih na vodovodnu mrežu, do kojeg je došlo zbog oštećenja ili začepjenja (loma, prsnuća ili otkazivanja uređaja za upravljanje i sigurnost) tih cijevi i uređaja, iznenadnog izbijanja pare iz uređaja za toplu vodu i parno grijanje, osiguranje takođe pokriva štetu nastalu zbog izlivanja vode iz šplinkerskog uređaja za gašenje požara.

- **Osiguranje od prodora atmosferskih padavina**

Prodor atmosferskih padavina podrazumijeva prodor atmosferskih voda kroz osigurane objekte zbog: otvora na objektima koje je učinila oluja ili grad (uključeno u osiguranje od rizika oluje ili grad, ove tehničke dokumentacije), preopterećenja žljebova i drugih odvodnih elemenata na objektima radi preobilnih količina padavina u odnosu na prosjek u mestu osiguranja. Osigurana je ukupna imovina naručioca: objekat, oprema i zalihe (osim zaliha tuđe robe) koje se oštete ili unište usled nastalog osiguranog slučaja.

- **Osiguranje od provalne krađe i razbojništva**

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojništva, kao i obijesti (vandalizma) u toku izvršenja provalne krađe. Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzrokovana oštećenjem građevinskih djelova prostorija, instalacija i opreme (oštećenje zidova, tavanica, vrata, stakala, brava itd.) u kojima se nalaze

su ugrađeni u građevinski objekat.

1. OSIGURANI RIZICI

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

U obim pokrića osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti spadaju: požar, direktan udar groma, eksplozija, oluja, grad, udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene radne mašine u osigurani građevinski objekat, pad letjelice, manifestacije i demonstracije.

Dopunski rizici uz osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

- **Osiguranje od izliva vode iz kanalizacionih i vodovodnih cijevi**

Osiguranje pokriva štete nastale zbog izlivanja vode iz vodovodnih i odvodnih kanalizacionih) cijevi kao iz uređaja za toplovodno i parno grijanje te drugih uređaja priključenih na vodovodnu mrežu, do kojeg je došlo zbog oštećenja ili začepjenja (loma, prsnuća ili otkazivanja uređaja za upravljanje i sigurnost) tih cijevi i uređaja, iznenadnog izbijanja pare iz uređaja za toplu vodu i parno grijanje, osiguranje takođe pokriva štetu nastalu zbog izlivanja vode iz šplinkerskog uređaja za gašenje požara.

- **Osiguranje od prodora atmosferskih padavina**

Prodor atmosferskih padavina podrazumijeva prodor atmosferskih voda kroz osigurane objekte zbog: otvora na objektima koje je učinila oluja ili grad (uključeno u osiguranje od rizika oluje ili grad, ove tehničke dokumentacije), preopterećenja žljebova i drugih odvodnih elemenata na objektima radi preobilnih količina padavina u odnosu na prosjek u mestu osiguranja. Osigurana je ukupna imovina naručioca: objekat, oprema i zalihe (osim zaliha tuđe robe) koje se oštete ili unište usled nastalog osiguranog slučaja.

- **Osiguranje od provalne krađe i razbojništva**

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojništva, kao i obijesti (vandalizma) u toku izvršenja provalne

osigurane stvari prilikom izvršenjaili pokušaja izvršenja provalne krađe, odnosno razbojništva, i to u visini troškova opravke.

Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva se ugovara sa učešćem u šteti 10%,

- **Osiguranje od opasnosti zemljotresa**

Štete od zemljotresa obuhvaćene su osiguranjem samo ako je zemljotres seizmografski zabilježen kod mjerodavne seizmografske službe.

Osiguravač je dužan nadoknaditi štetu uzrokovanu zemljotresom jačine 5 (pet) ili više stepeni po Mercalli-Cancani-Siebergovoj (MCS) skali.

Osiguranjem, kada se ostvari osigurani slučaj, pokrivene su štete od uništavanja ili oštećenja osiguranih predmeta koja su nastala od zemljotresa ili su indirektna posljedica zemljotresa.

- **Osiguranje od loma stakla**

Predmet osiguranja : sve vrste stakla. Ponuđač je u obavezi da naknadi: troškove za eventualno privremeno najnužnije zastakljenje; troškove za skidanje i ponovno namještanje predmeta koji smetaju pri postavljanju nove stvari (npr. zaštitna rešetka, zaštitna šipka, zaklon od sunca i slično); troškove koje Naručilac ima za otklanjanje i smanjenje štete.

Šteta se obračunava prema visini troškova za namještanje novog stakla odnosno druge stvari iste vrste i kvaliteta na mjesto polomljene, odnosno u visini troškova za izradu nove slike, natpisa, ukrasa ili slova od stakla. Eventualno smanjenje vrijednosti oštećene stvari (rabaćenje) ne uzima se u obzir. Rizik osiguranje loma stakla se ugovara na prvi rizik i ugovorenu sumu osiguranja za godinu dana Osiguranje od opasnosti lom stakla se ugovara bez učešća u šteti naručioca.

krađe. Osiguranjem je pokrivena šteta od odošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzrokovana oštećenjem građevinskih djelova prostorija, instalacija i opreme (oštećenje zidova, tavanica, vrata, stakala, brava itd.) u kojima se nalaze osigurane stvari prilikom izvršenjaili pokušaja izvršenja provalne krađe, odnosno razbojništva, i to u visini troškova opravke.

Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva se ugovara sa učešćem u šteti 10%,

- **Osiguranje od opasnosti zemljotresa**

Štete od zemljotresa obuhvaćene su osiguranjem samo ako je zemljotres seizmografski zabilježen kod mjerodavne seizmografske službe.

Osiguravač je dužan nadoknaditi štetu uzrokovanu zemljotresom jačine 5 (pet) ili više stepeni po Mercalli-Cancani-Siebergovoj (MCS) skali.

Osiguranjem, kada se ostvari osigurani slučaj, pokrivene su štete od uništavanja ili oštećenja osiguranih predmeta koja su nastala od zemljotresa ili su indirektna posljedica zemljotresa.

- **Osiguranje od loma stakla**

Predmet osiguranja : sve vrste stakla. Ponuđač je u obavezi da naknadi: troškove za eventualno privremeno najnužnije zastakljenje; troškove za skidanje i ponovno namještanje predmeta koji smetaju pri postavljanju nove stvari (npr. zaštitna rešetka, zaštitna šipka, zaklon od sunca i slično); troškove koje Naručilac ima za otklanjanje i smanjenje štete.

Šteta se obračunava prema visini troškova za namještanje novog stakla odnosno druge stvari iste vrste i kvaliteta na mjesto polomljene, odnosno u visini troškova za izradu nove slike, natpisa, ukrasa ili slova od stakla. Eventualno smanjenje vrijednosti oštećene stvari (rabaćenje) ne uzima se u obzir. Rizik osiguranje loma stakla se ugovara na prvi rizik i ugovorenu sumu osiguranja za godinu dana Osiguranje od opasnosti lom stakla se ugovara bez učešća u šteti naručioca.

automatizam pokrića

Tokom perioda osiguranja sva:

- a) Nabavljena ili zakupljena oprema i uređaji u objektima u vlasništvu ili zakupu,
- b) Bilo koje zalihe smještene u novim objektima u vlasništvu ili zakupu,
- c) Promjene stanja zaliha u postojećim objektima,

Obuhvaćeni su osiguranjem i smatraju se osiguranim bez plaćanja dodatne premije:

1. do 10% od ukupne sume osiguranja po pojedinoj poziciji (skupu predmeta osiguranja) za predmete osiguranja koji se osiguravaju na sumu osiguranja.
2. do 10% od ukupne sume »prvog rizika« za rizike/predmete osiguranja koji se osiguravaju na »prvi rizik«.

72 sata

Ugovoreno je da će se bilo koja materijalna šteta ili gubitak osigurane imovine, nastao u periodu od 72 uzastopna sata, a uzrokovan olujom, poplavom ili zemljotresom se smatrati jednim štetnim događajem i ta odredba će se primjenjivati u smislu obračuna franšize ugovorene polisom osiguranja.

Klauzula osiguravajućeg pokrića zbog prodora atmosferskih padavina s krova

Ugovoreno je da Osiguranje pokriva štete na osiguranim stvarima nastale od prodora atmosferskih padavina (kiša, snijeg, grad i sl.) s krovova zgrada, ako odvodne cijevi ili žljebove začepi grad (tuča) ili nevremenom nanese stvari. Osiguranje pokriva i štete koje prouzrokuje preobimnost atmosferskih padavina, koju ne mogu odvoditi odvodne cijevi, ako su odgovarajuće

automatizam pokrića

Tokom perioda osiguranja sva:

- d) Nabavljena ili zakupljena oprema i uređaji u objektima u vlasništvu ili zakupu,
- e) Bilo koje zalihe smještene u novim objektima u vlasništvu ili zakupu,
- f) Promjene stanja zaliha u postojećim objektima,

Obuhvaćeni su osiguranjem i smatraju se osiguranim bez plaćanja dodatne premije:

3. do 10% od ukupne sume osiguranja po pojedinoj poziciji (skupu predmeta osiguranja) za predmete osiguranja koji se osiguravaju na sumu osiguranja.
4. do 10% od ukupne sume »prvog rizika« za rizike/predmete osiguranja koji se osiguravaju na »prvi rizik«.

72 sata

Ugovoreno je da će se bilo koja materijalna šteta ili gubitak osigurane imovine, nastao u periodu od 72 uzastopna sata, a uzrokovan olujom, poplavom ili zemljotresom se smatrati jednim štetnim događajem i ta odredba će se primjenjivati u smislu obračuna franšize ugovorene polisom osiguranja.

Klauzula osiguravajućeg pokrića zbog prodora atmosferskih padavina s krova

Ugovoreno je da Osiguranje pokriva štete na osiguranim stvarima nastale od prodora atmosferskih padavina (kiša, snijeg, grad i sl.) s krovova zgrada, ako odvodne cijevi ili žljebove začepi grad (tuča) ili nevremenom nanese stvari. Osiguranje pokriva i štete koje prouzrokuje preobimnost atmosferskih padavina, koju ne mogu odvoditi odvodne cijevi, ako su odgovarajuće dimenzionisane, redovno održavane i čišćene. Proširenje osiguravajućeg pokrića po ovoj klauzuli vrijedi bez obzira na isključenja u važećim Opštim uslovima za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti.

2. IZJAVA O PLAĆANJU PREMIJE OSIGURANJA

Ponuđač prihvata plaćanje premije

dimenzionisane, redovno održavane i čišćene. Proširenje osiguravajućeg pokrića po ovoj klauzuli vrijedi bez obzira na isključenja u važećim Opštim uslovima za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. 2. IZJAVA O PLAĆANJU PREMIJE OSIGURANJA Ponuđač prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18. 01.2011. i 22/17 od 03.04.2017) Za partiju 2. Osiguranje zaposlenih: Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu o prihvatanju uslova ugovaranja predmeta nabavke <u>Kolektivno osiguranje zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja Opština Bar:</u> Odredbe ovog priloga polisi osiguranja imaju veće pravno dejstvo od odredbi pripadajućih Opštih i Posebnih uslova osiguranja pojedinačnog osiguranog rizika koji ponuđač sklopi sa naručiocem. Osiguranjem su obuhvaćena sva lica, zaposlena na bilo koji način po ugovoru o radu, bez prostornog i vremenskog ograničenja. -Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji, u trenutku objavljivanja tenderske dokumentacije je 327. zaposlenih lica, od čega u administraciji 284, i službi zaštite 43. lica.	osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18. 01.2011. i 22/17 od 03.04.2017) Za partiju 2: - Izjava o kojoj ponuđač »Lovćen« osiguranje AD Podgorica po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak nabavke broj 01-018/25-2077/2 od 25.06.2025.godine i dostavljenoj ponudi za partiju 2. prihvata uslove ugovaranja predmeta nabavke.. Ponuđač je dostavio: -Opšti uslovi za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) (US-NE/200-12-cg); - Tablica invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti zbog nesrećnog slučaja (US-NE-tinv/20-12-cg); - Dopunski uslovi za kolektivno osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja i smrti uslijed bolesti US-npk-KOL/14-04-cg; -Uslove za osiguranje lica za slučaj hirurške intervencije (US-dzo-hio/19-01-cg); -Posebni uslovi za dodatno osiguranje drugog ljekarskog mišljenja (US-dbz-mso/22-10-cg); -Uslovi za osiguranje lica za slučaj težih bolesti (US-dzo-tbo/19-01-cg); -Klauzula o isključenju pokrića u vezi sa infektivnom bolešću Covid-19 (KI-covid/20-12); -Sankcijska klauzula (KL-ZA-sk/17-05-cg).
---	--

- Korisnik u slučaju smrti usled bolesti su zakonski naslednici. -Kolektivno-kombinovano osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) zaključice se na bazi kadrovske evidencije, tj. bez naznačenja imena osiguranika. Svaki novozaposleni radnik smatra se osiguranim danom početka ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa poslodavcem. -Ugovoren je konačan obračun premije na kraju trajanja godine osiguranja, konačni obračun premije vrši se prema prosječnom brojnom stanju osiguranika po mjesecima. Ugovarač osiguranja je dužan u roku od 30 dana po isteku godine osiguranja da dostavi Osiguravaču tačne i potpune podatke o brojnom stanju svih radnika na kraju svakog mjeseca za proteklu godinu osiguranja. Prosječno brojno stanje u toku jedne godine osiguranja utvrđuje se na taj način, što se sabere brojno stanje radnika na kraju svakog mjeseca godine osiguranja za koju se vrši obračun premije, pa se dobijeni zbir podijeli sa 12. Ako se tim obračunom utvrdi da je prosječni broj Osiguranika (radnika) veći od broja koji je naveden u polisi, Ugovarač osiguranja je obavezan isplatiti razliku premije. Ako je taj broj manji, Osiguravač je obavezan da isplati razliku premije ugovaraču. Ugovarač je dužan osiguravaču staviti na uvid evidenciju i dokumentaciju iz koje se može utvrditi koliko je brojno stanje radnika, kao i visina obračunate i uplaćene premije. -Osiguranje se zaključuje bez učešća	<u>Kolektivno osiguranje zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja Opština Bar:</u> Odredbe ovog priloga polisi osiguranja imaju veće pravno dejstvo od odredbi pripadajućih Opštih i Posebnih uslova osiguranja pojedinačnog osiguranog rizika koji ponuđač sklopi sa naručiocem. Osiguranjem su obuhvaćena sva lica, zaposlena na bilo koji način po ugovoru o radu, bez prostornog i vremenskog ograničenja. -Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji, u trenutku objavljivanja tenderske dokumentacije je 327. zaposlenih lica,od čega u administraciji 284, i službi zaštite 43. lica. - Korisnik u slučaju smrti usled bolesti su zakonski naslednici. -Kolektivno-kombinovano osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) zaključice se na bazi kadrovske evidencije, tj. bez naznačenja imena osiguranika. Svaki novozaposleni radnik smatra se osiguranim danom početka ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa poslodavcem. -Ugovoren je konačan obračun premije na kraju trajanja godine osiguranja, konačni obračun premije vrši se prema prosječnom brojnom stanju osiguranika po mjesecima. Ugovarač osiguranja je dužan u roku od 30 dana po isteku godine osiguranja da dostavi Osiguravaču tačne i potpune podatke o
---	--

osiguranika u šteti.

-Osiguranje se zaključuje bez primjene pričeknog perioda-karence.

-Svi zaposleni su osigurani i za slučaj smrti usljed bolesti, bez isključenja za prethodno postojeća zdravstvena stanja. Osiguravač je dužan da isplati cijelu osiguranu sumu za slučaj smrti od prvog dana početka trajanja osiguranja, tj. bez primjene pričeknog perioda-karence.

-Kolektivnim-kombinovanim osiguranjem zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) obuhvaćeni su svi zaposleni prema kadrovskoj evidenciji, 24 časa bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja (pri obavljanju i van obavljanja redovnog zanimanja),

-Ne priznaju se isključenja za zaposlena lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i zaposlena lica koja se nalaze na bolovanju.

-Odredbe o karenci-pričeknom periodu se ne primjenjuju ni kod jednog traženog rizika.

Plaćanje premije osiguranja

Naručilac prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011 i 22/17 od 03.04.2017).

Pregled šteta po predmetnim rizicima:

Izabrani Ponuđač je dužan da dostavlja Naručiocu pregled šteta na mjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou, sa minimumom sledećih podataka: ugovrač osiguranja, broj polise, osiguranik, ostvaren rizik/osnov za naknadu, mjesto nastanka štete, datum nastanka štete,

brojnom stanju svih radnika na kraju svakog mjeseca za proteklu godinu osiguranja. Prosječno brojno stanje u toku jedne godine osiguranja utvrđuje se na taj način, što se sabere brojno stanje radnika na kraju svakog mjeseca godine osiguranja za koju se vrši obračun premije, pa se dobijeni zbir podijeli sa 12. Ako se tim obračunom utvrdi da je prosječni broj Osiguranika (radnika) veći od broja koji je naveden u polisi, Ugovarač osiguranja je obavezan isplatiti razliku premije. Ako je taj broj manji, Osiguravač je obavezan da isplati razliku premije ugovaraču. Ugovarač je dužan osiguravaču staviti na uvid evidenciju i dokumentaciju iz koje se može utvrditi koliko je brojno stanje radnika, kao i visina obračunate i uplaćene premije.

-Osiguranje se zaključuje bez učešća osiguranika u šteti.

-Osiguranje se zaključuje bez primjene pričeknog perioda-karence.

-Svi zaposleni su osigurani i za slučaj smrti usljed bolesti, bez isključenja za prethodno postojeća zdravstvena stanja. Osiguravač je dužan da isplati cijelu osiguranu sumu za slučaj smrti od prvog dana početka trajanja osiguranja, tj. bez primjene pričeknog perioda-karence.

-Kolektivnim-kombinovanim osiguranjem zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) obuhvaćeni su svi zaposleni prema kadrovskoj evidenciji, 24 časa bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja (pri obavljanju i van obavljanja redovnog zanimanja),

-Ne priznaju se isključenja za zaposlena lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i zaposlena lica koja se

šteta nastupila u toku radnog vremena(da/ne), datum prijave osiguravaču, zavodni broj štete kod osiguravača, datum dostave kompletirane dokumentacije od osiguranika, status zahtjeva za naknadom štete, osnovanost(da/ne), iznos štete po rješenju osiguravača, napomene. Izvod iz evidencije se dostavlja Naručiocu putem e-mail sredstava komunikacije. Pregled šteta u tabeli koja je sastavni dio zahtjeva je potrebno poslati najkasnije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Teške bolesti i Hiruške intervencije:.

Osiguranjem su obuhvaćena sva lica, zaposlena na bilo koji način po ugovoru o radu, bez prostornog i vremenskog ograničenja.

-Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji, u trenutku objavljivanja tenderske dokumentacije je 327. zaposlenih lica, od čega u administraciji 284. i službi zaštite 43. lica.

-Osiguravač neće primjenjivati karencu za dopunsko zdravstveno osiguranje od hirurških intervencija i težih bolesti i posljedica težih bolesti.

-Osiguranje se ugovara na bazi kadrovske evidencije. Osnov za prijem osiguranika u osiguranje je prijem zaposlenog/osiguranika u radni odnos kod Ugovarača osiguranja, odnosno zaposleni se smatra osiguranim danom navedenim u ugovoru o radu kao dan početka radnog odnosa.

-Osiguravač prihvata da je ukupna cijena ponuđena za traženo pokriće ukupna – fiksna cijena koju Naručilac

nalaze na bolovanju.

-Odredbe o karenci-pričeknom periodu se ne primjenjuju ni kod jednog traženog rizika.

Plaćanje premije osiguranja

Naručilac prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011 i 22/17 od 03.04.2017).

Pregled šteta po predmetnim rizicima:

Izabrani Ponuđač je dužan da dostavlja Naručiocu pregled šteta na mjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou, sa minimumom sledećih podataka: ugovarač osiguranja, broj polise, osiguranik, ostvaren rizik/osnov za naknadu, mjesto nastanka štete, datum nastanka štete, šteta nastupila u toku radnog vremena(da/ne), datum prijave osiguravaču, zavodni broj štete kod osiguravača, datum dostave kompletirane dokumentacije od osiguranika, status zahtjeva za naknadom štete, osnovanost(da/ne), iznos štete po rješenju osiguravača, napomene. Izvod iz evidencije se dostavlja Naručiocu putem e-mail sredstava komunikacije. Pregled šteta u tabeli koja je sastavni dio zahtjeva je potrebno poslati najkasnije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Teške bolesti i Hiruške intervencije:.

Osiguranjem su obuhvaćena sva lica, zaposlena na bilo koji način po ugovoru o radu, bez prostornog i vremenskog ograničenja.

-Ukupan broj zaposlenih prema

treba da plati a bez obaveze da o stvarnom stanju broja zaposlenih, tj. potencijalnim promjenama broja zaposlenih tokom perioda osiguranja, obavještava Osiguravača. Ugovoren je konačan obračun premije na kraju trajanja godine osiguranja, konačni obračun premije vrši se prema prosječnom brojnom stanju osiguranika po mjesecima. Ugovarač osiguranja je dužan u roku od 30 dana po isteku godine osiguranja da dostavi Osiguravaču tačne i potpune podatke o brojnom stanju svih radnika na kraju svakog mjeseca za proteklu godinu osiguranja. Prosječno brojno stanje u toku jedne godine osiguranja utvrđuje se na taj način, što se sabere brojno stanje radnika na kraju svakog mjeseca godine osiguranja za koju se vrši obračun premije, pa se dobijeni zbir podijeli sa 12. Ako se tim obračunom utvrdi da je prosječni broj Osiguranika (radnika) veći od broja koji je naveden u polisi, Ugovarač osiguranja je obavezan isplatiti razliku premije. Ako je taj broj manji, Osiguravač je obavezan da isplati razliku premije ugovaraču. Ugovarač je dužan osiguravaču staviti na uvid evidenciju i dokumentaciju iz koje se može utvrditi koliko je brojno stanje radnika, kao i visina obračunate i uplaćene premije.

-Osiguravač će vršiti isplate do visine ugovorene osigurane sume i za više težih bolesti koje se ustanove tokom godine osiguranja, a ne samo za jednu težu bolest.

-Osiguravač će isplatiti ugovorenu osiguranu sumu za hirurške intervencije odnosno ugovoreni procenat osigurane

kadrovskoj evidenciji, u trenutku objavljivanja tenderske dokumentacije je 327. zaposlenih lica, od čega u administraciji 284. i službi zaštite 43. lica.

- Osiguravač neće primjenjivati karencu za dopunsko zdravstveno osiguranje od hirurških intervencija i težih bolesti i posledica težih bolesti.

-Osiguranje se ugovara na bazi kadrovske evidencije. Osnov za prijem osiguranika u osiguranje je prijem zaposlenog/osiguranika u radni odnos kod Ugovarača osiguranja, odnosno zaposleni se smatra osiguranim danom navedenim u ugovoru o radu kao dan početka radnog odnosa.

- Osiguravač prihvata da je ukupna cijena ponuđena za traženo pokrće ukupna – fiksna cijena koju Naručilac treba da plati a bez obaveze da o stvarnom stanju broja zaposlenih, tj. potencijalnim promjenama broja zaposlenih tokom perioda osiguranja, obavještava Osiguravača. Ugovoren je konačan obračun premije na kraju trajanja godine osiguranja, konačni obračun premije vrši se prema prosječnom brojnom stanju osiguranika po mjesecima. Ugovarač osiguranja je dužan u roku od 30 dana po isteku godine osiguranja da dostavi Osiguravaču tačne i potpune podatke o brojnom stanju svih radnika na kraju svakog mjeseca za proteklu godinu osiguranja. Prosječno brojno stanje u toku jedne godine osiguranja utvrđuje se na taj način, što se sabere brojno stanje radnika na kraju svakog mjeseca godine osiguranja za koju se vrši obračun premije, pa se dobijeni zbir podijeli sa 12. Ako se tim obračunom utvrdi da je

sume za hirurške intervencije nezavisno od toga da li je isplaćena osigurana suma po osnovu teže bolesti i posljedica teže bolesti za koju je već isplaćena ugovorena osigurana suma ili njen ugovoreni procenat.

-Osiguravač će isplatiti ugovorenu osiguranu sumu odnosno ugovoreni procenat osigurane sume nezavisno od toga da li će nakon hirurške intervencije osiguranik preminuti u nekom narednom periodu.

-Osiguravač će isplatiti osiguranu sumu odnosno ugovoreni procenat osigurane sume za hirurške intervencije izvršene u roku od najmanje šest mjeseci po isteku roka osiguranja (potreba za hirurškom intervencijom nastala za vrijeme ugovorenog trajanja osiguranja, a intervencija se nije obavila za vrijeme trajanja osiguranja).

-Ponuđač prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011)

prosječni broj Osiguranika (radnika) veći od broja koji je naveden u polisi, Ugovarač osiguranja je obavezan isplatiti razliku premije. Ako je taj broj manji, Osiguravač je obavezan da isplati razliku premije ugovaraču. Ugovarač je dužan osiguravaču staviti na uvid evidenciju i dokumentaciju iz koje se može utvrditi koliko je brojno stanje radnika, kao i visina obračunate i uplaćene premije.

-Osiguravač će vršiti isplate do visine ugovorene osigurane sume i za više težih bolesti koje se ustanove tokom godine osiguranja, a ne samo za jednu težu bolest.

-Osiguravač će isplatiti ugovorenu osiguranu sumu za hirurške intervencije odnosno ugovoreni procenat osigurane sume za hirurške intervencije nezavisno od toga da li je isplaćena osigurana suma po osnovu teže bolesti i posljedica teže bolesti za koju je već isplaćena ugovorena osigurana suma ili njen ugovoreni procenat.

-Osiguravač će isplatiti ugovorenu osiguranu sumu odnosno ugovoreni procenat osigurane sume nezavisno od toga da li će nakon hirurške intervencije osiguranik preminuti u nekom narednom periodu.

-Osiguravač će isplatiti osiguranu sumu odnosno ugovoreni procenat osigurane sume za hirurške intervencije izvršene u roku od najmanje šest mjeseci po isteku roka osiguranja (potreba za hirurškom intervencijom nastala za vrijeme ugovorenog trajanja osiguranja, a intervencija se nije obavila za vrijeme

	trajanja osiguranja). -Ponuđač prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011)
Zahtjev 7. Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

PONUĐAČ JE PONUDIO SLJEDEĆU CIJENU:

Partija 1. Osiguranje zgrade i opreme

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	"Lovćen" osiguranje AD Podgorica	9.964,14 €

Partija 2. Osiguranje zaposlenih

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	"Lovćen" osiguranje AD Podgorica	29.185,44 €

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆA PONUDA ISPRAVNA:

1. "LOVĆEN" OSIGURANJE AD PODGORICA

Ponuđač je podnio ponudu kao samostalnu ponudu.

Ponuđač je u ponudi naveo osnovne podatke u ponudi: datum i vrijeme podnošenja ponude: 09.07.2025. godine u 10,42 časova, status ponude: podnijeta, podatke o podnosiocu: naziv, PIB, država, grad, e-mail, podatke o javnoj nabavci: naziv naručioca, šifra postupka, opis predmeta javne nabavke, vrstu predmeta, vrstu postupka, vrstu faze, uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

Ispravno su ispunjene kolone koje se odnose na uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

Takođe je pravilno ispunjen finansijski dio, navedene ispravno bitne karakteristike predmeta nabavke.

Ponuđač je za **partiju 1: Osiguranje zgrade i opreme** naveo ukupnu cijenu 9.964,14 eura bez PDV-a i za **partiju 2: Osiguranje zaposlenih** 29.185,44 eura bez PDV-a.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju koja se odnosi **za sve partije**:

- Punomoćje kojim se ovlašćuje Miloš Tomić, rukovodilac Odjeljenja za korporativne klijente, br. 05-4/185 od 08.04.2024. godine, da može u ime i za račun Društva, potpisivati kompletnu dokumentaciju ponude u postupku javne nabavke, kao i u drugim postupcima nabavke u kojim Društvo učestvuje kao ponuđač.

- Izjava privrednog subjekta "„Lovćen" osiguranje AD Podgorica u kojoj je naznačeno da izjavu podnosi kao ponuđač. Pravilno su ispunjeni podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, o privrednom subjektu, uz navođenje da javna nabavka nije rezervisana, da ponuđač podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču/podogovaračima, da u postupku javne nabavke nije podugovarač, da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim osudama uz navođenje web adrese dokumentacije, u dijelu koji se odnosi na dospjele obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje uz navođenje internet adrese na kojoj je dostupna relevantna dokumentacije, u dijelu sprječavanje korupcije i sukoba interesa je naznačeno da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način koji je propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN, takođe je naznačeno da ne postoji sukob interesa iz člana 41 ZJN, kao i da privredni subjekt nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i drugo.

Komisija za sprovođenje javne nabavke konstatuje da članovi komisije, kao ni odgovorno lice naručioca nijesu u saznanju da su u sukobu interesa sa ovlašćenim licima ponuđača i da su ta lica učestvovali u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i ostalim navedenim poslovima iz Izjave privrednog subjekta a koji se tiču predmeta javne nabavke, posebni uslovi za isključenje iz postupka javne nabavke.

Utvrđeno je da privredni subjekt nema raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine. U dijelu Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, navedeno je da ponuđač posjeduje dokaz o registraciji u CRPS gdje je naveo web adresu. Dalje, navedeno je da privredni subjekat posjeduje Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja, broj 03-1115/3-10 od 07.04.2011.godine).

Izjava privrednog subjekta je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica ponuđača, rukovodioca odjeljenja za korporativne klijente Miloša Tomića. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 114/24).

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata broj broj 4-0000159/067 od 25.07.2002. godine, datum promjene podataka 01.10.2024.godine, za „Lovćen" osiguranje AD Podgorica, šifra djelatnosti 6512 Neživotno osiguranje. Komisija je, na osnovu člana 135a stav 1 tačka 1 potvrdila ovaj dokaz, pa je ponuđač ispunio uslov, shodno članu 102 stav 1 tačka 1 ZJN.

-Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranje broj 03-1115/3-10 od 07.04.2011. godine, kojim se izdaje: dozvola za obavljanje poslova osiguranja akcionarskom društvu za osiguranje »Lovćen« Podgorica 13 A, dozvola za obavljanje poslova svih vrsta neživotnog osiguranja, izdato od strane Agencije za nadzor, skeniran original, što je u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 4 ZJN.

- Osiguranje imovine, dokument sa ključnim informacijama: požarno osiguranje (IPID-IM-poz/23-11-cg);

- Osiguranje imovine, dokument sa ključnim informacijama: osiguranje stakla od loma (IPID-IM-skl/23-11-cg);

- Osiguranje odgovornosti, dokument sa ključnim informacijama: osiguranje odgovornosti (IPID-ODG/23-11-cg);

- Osiguranje imovine, dokument sa ključnim informacijama: osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva (IPID-IM-vlm/23-11-cg);

- Osiguranje nezgode, dokument sa ključnim informacijama: osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (IPID-NE/23-11-cg);

- Zdravstveno osiguranje, dokument sa ključnim informacijama: dodatno osiguranje drugog ljekarskog mišljenja (IPID-ZD-mso/23-11-cg);

- Zdravstveno osiguranje, dokument sa ključnim informacijama: dopunsko osiguranje za slučaj teže bolesti i/ili hirurške intervencije (IPID-ZD-dzo/23-11-cg);

- Uslovi u pogledu načina izvršavanja nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, Partija 1 i 2, elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlaštenog lica ponuđača, rukovodioca odjeljenja za korporativne klijente Miloša Tomića;

-Izjava za obije partije broj 05-4/sl od 09.07.2025. godine, kojom »Lovćen osiguranje« AD Podgorica izjavljuje da je rok za isplatu štete 14 dana i počinje teći od dana dostavljanja kompletne dokumentaciju za naknadu štete Osiguravaču, u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju za **Partiju 1. Osiguranje zgrade i opreme:**

-Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje.

-Izjava broj 05-4/sl od 09.07.2025. godine kojom ponuđač »Lovćen« osiguranje AD Podgorica izjavljuje da po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 01-018/25-2077/2 od 25.06.2025. godine i dostavljenoj Ponudi za Partiju 1 prihvata uslove ugovaranja predmeta nabavke, elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlaštenog lica ponuđača Miloša Tomića, rukovodioca Odjeljenja za korporativne klijente, original skenirana, što je u skladu Pozivom za javno nadmetanje.

- Opšti uslovi za osiguranje imovine (US-PR-OUI/10-12-cg), Opšti uslovi za požarno osiguranje (US-poz/10-12-cg), Zbirka klauzula za požarno osiguranje (ZK-poz/11-02-cg), Opšti uslovi za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva (US-vlm/10-12-cg), Opšti uslovi za osiguranje stakla (US-skl/10-12-cg), Sankcijska klauzula (KL-ZA-sk/17-05-cg), Posebni uslovi za osiguranje od opasnosti zemljotresa (US-ZP-ptr/15-03-cg), Opšti uslovi za osiguranje odgovornosti (US-odg/19-03-cg)

Finansijski dio:

-U dijelu Finansijski dio ponude navedene su sve stavke iz specifikacije, što je u skladu sa zahtjevima iz Poziva za javno nadmetanje. Navedena je ukupna cijena od 9.964,14 eura bez pdv-a što je niže od procijenjene vrijednosti od 10.000,00 eura.

- Kopija Garancija ponude Ziraat banke Montenegro AD Podgorica, GP2025/145 od 09.07.2025. godine, na iznos od 200,00 eura, Potvrda o prijemu, što je u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN i tenderskom dokumentacijom

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio sljedeću dokumentaciju za **Partiju 2. Osiguranje zaposlenih:**

- Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje.

-Izjava broj 05-4/sl od 09.07.2025. godine kojom ponuđač »Lovćen« osiguranje AD Podgorica izjavljuje da po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 01-018/25-2077/2 od 25.06.2025. godine i dostavljenoj Ponudi za Partiju 2. prihvata uslove ugovaranja predmeta nabavke, elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlaštenog lica ponuđača Miloša Tomića, rukovodioca Odjeljenja za korporativne klijente, original skenirana, što je u skladu Pozivom za javno nadmetanje.

-Opšti uslovi za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) (US-NE/20-12-cg); Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti zbog nesrećnog slučaja (US-NE-tinv/20-12-cg); Uslove za osiguranje lica za slučaj hirurške intervencije (US-dzo-hio/19-01-cg); Posebni uslovi za dodatno osiguranje drugog ljekarskog mišljenja (US-dbz-mso/22-10-cg); Uslovi za osiguranje lica za slučaj težih bolesti (US-dzo-tbo/19-01-cg); Klauzula o isključenju pokrića u vezi sa infektnom bolešću Covid-19 (KL-covid/20-12); Dopunski uslovi za kolektivno osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja i smrti usljed bolesti (US-npk-KOL/14-04-cg); Obavještenje ugovaraču osiguranja prije zaključenja ugovora o osiguranju i zaključenju ugovora o osiguranju na daljinu (POU1-22-02), -Sankcijska klauzula (KL-ZA-sk/17-05-cg).

Finansijski dio:

-U dijelu Finansijski dio ponude navedene su sve stavke iz specifikacije, što je u skladu sa zahtjevima iz Poziva za javno nadmetanje. Navedena je ukupna cijena od 29.185,44 eura bez PDV-a što je niže od procijenjene vrijednosti od 30.000,00 eura.

- Kopija Garancija ponude Ziraat banke Montenegro AD Podgorica, GP2025/144 od 09.07.2025 godine, na iznos od 600,00 eura, Potvrda o prijemu, što je u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN i tenderskom dokumentacijom.

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma²:

ZA PARTIJU BR.1 I PARTIJU BR.2

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma³:

☐ odnos cijene i kvaliteta

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se primjenom podkriterijuma cijena (C) i podkriterijuma kvalitet (K), na sljedeći način:

Kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda =

Podkriterijum Najniža ponuđena cijena (C) + Podkriterijum Kvalitet (K)

1.Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **90**

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min}/C_p) \times 90$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

C_{min} – najniža ponuđena cijena,

C_p – ponuđena cijena,

90 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Ponuđač „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica

Partija 1. Osiguranje zgrade i opreme, $9.964,14/9.964,14 \times 90 = 90$ bodova

Partija 2. Osiguranje zaposlenih, $29.185,44/29.185,44 \times 90 = 90$ bodova

2.Podkriterijum- Kvalitet (K)- 10 bodova - vrednovaće se na osnovu roka za isplatu šteta po formuli:

² Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

³ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

RŠ - Rok za isplatu štete- vrednovaće se na osnovu najkraćeg ponuđenog roka(u danima) za isplatu štete od strane osiguravača, te će ponuđač koji ponudi najkraći rok dobiti 10 bodova, ostali ponuđači po sledećoj formuli:

$$R\dot{S} = (R \min) / (Rp) \times 10$$

gdje je:

RŠ - broj bodova za - rok za isplatu štete

R min - najkraći rok za isplatu štete

R p - ponuđeni rok za isplatu štete

Rok za isplatu štete, počinje da teče od momenta dostavljanja kompletne dokumentacije za naknadu štete.

Ponuđač „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica je u ponudi dostavio izjavu za obje partije broj 05-4/sl od 09.07.2025. godine, kojom »Lovćen osiguranje« AD Podgorica izjavljuje da je rok za isplatu štete 14 dana i počinje teći od dana dostavljanja kompletne dokumentaciju za naknadu štete Osiguravaču, u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje.

Partija 1. Osiguranje zgrade i opreme, 14/14 * 10= 10 bodova

Partija 2. Osiguranje zaposlenih, 14/14 * 10= 10 bodova

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

Partija 1: Osiguranje zgrade i opreme

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Najniža ponuđena cijena	Parametar 2 Kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	„Lovćen“ osiguranje AD Podgorica	90	10	100

Partija 2: Osiguranje zaposlenih

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Najniža ponuđena cijena	Parametar 2 Kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	„Lovćen“ osiguranje AD Podgorica	90	10	100

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim

formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekt ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište

Na osnovu člana 135a Zakona o javnim nabavkama Komisija se Zahtjevom br 04-426/25-1675/1 od 16.07.2025. godine obratila ponuđaču za dostavljanje dokaza da se pravno lice „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica ne nalazi u kaznenoj evidenciji, za ovlašćeno lice ponuđača Božić Matijaža i za dokaz da je ponuđač „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica izmirio poreske obaveze. Ponuđač se dana 24.07.2025 godine putem ESJN obratio naručiocu za produženje roka za dostavu dokaza. U skladu sa članom 135a stav 5 ZJN istom je produžen rok za još 5 dana

Ponuđač je putem ESJN-a dana 25.07.2025. godine dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Uvjerenje Ministarstva pravde broj 0804-13254/25 od 21.07.2025.godine da za „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica i Uvjerenje broj 0804-13253/25 od 21.07.2025.godine da za Matijaža Božića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za fizičko lice;

Imajući u vidu gore navedene dokaze ponuđač je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

- Ponuđač je takođe dostavio Uvjerenje Uprave prihoda i carina Sektor za velike poreske obveznike br. 06/01-5131/2-25 od 24.07.2025. godine da je poreski obveznik „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica na dan izdavanja uvjerenja podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 06/2025 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom i i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 06/2025. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Ponuđač „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica ispunio uslov iz člana 135b stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

Iz svega gore navedenog Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda konstatuje da je ponuda ponuđača „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica ispravna u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama

6. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuđač : „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica

Adresa i sjedište: Ulica Slobode 13a Podgorica

PIB: 02018560

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Rukovodilac odjeljenja za korporativne klijente, Tomić Miloš

7. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

PREDSJEDNIK

Dušan Raičević

